

BUKANATATAISO YA PAIA

**E hlophisitswe ho latela karolo ya 14 ya
Molao wa Kgothaletso ya ho Fihlella
Ditsebiso, Molao 2 wa 2000 (jwaloka ha o
fetotswe)**

LENANE LA DIKAHARE

1.	LENANE LA DIKAKARETSEO LE DIKGUTSUFATSO	5
2.	KAKARETSEO	6
3.	SEPHEO SA BUKANATATISO YA PAIA.....	7
4	TLHALOSO YA MESEBETSI LE SEBOPEHO SA FOODBEV SETA	7
4.2.	Boikarabelo ba FoodBev SETA	8
4.3.	Sebopeho sa Boemo bo Phahameng ba FoodBev SETA.....	9
5.	PONELOPELE LE MAIKEMISETSEO	9
6.	DITSHEBELETSEO TSE FUMANEHANG MOLEMONG WA DITHO TSA SETJHABA	10
6.1.	Mofuta wa Di tshebeletso	10
6.2.	Ho fumanwa ditshebeletso tsena jwang	10
7.	DINTLHA TSA HO QHOMANA TSA MOHLANKA WA TLHAHISO LESEDING LE MOTLATSA MOHLANKA WA TLAHISO LESEDING.....	10
8.	TATAISO YA HORE MOLAO WA PAIA O KA SEBEDISWA JWANG LE HORE HO FUMANA PHIHLELLO YA TATAISO ENA JWANG	11
9.	TLHAHISO LESEDING E TSHWERWENG KE FOODBEV SETA.....	11
9.1.	Mekgahlelo ya direkoto tse fumanehang hanghang.....	11
9.2.	Mekgahlelo ya direkoto tse sa fumanehang hanghang.....	13
10.	O KA FIHLELLA DIREKOTO TSE TSHWERWENG KE FOODBEV SETA JWANG	17
10.1.	Ho ka etswa kopo jwang.....	17
11.	PHETISETSEO YA DIKOPO	19
12.	DITEFISO TSE HLAKISITSWENG.....	20
13.	HO NKA QETO KA KOPO.....	21
14.	DITOKISO TSE TENG	22
15.	DIREKOTO TSE SA FUMANEHANG KAPA TSE SENG TENG	22
16.	HO LAHLA DIREKOTO	23
17.	TSHEBETSEO YA TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO.....	23
18.	BAAMOHEDI BAO TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO E KA NEWANG BONA27	
19.	PHALLO YA TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO YA HO TLOLA MOEDI E RERILWENG.....	29
20.	MEHATO YA TSHIRELETSEO YA TLHAHISO LESEDING.....	29
21.	NTLAFATSO YA BUKANATATAISO ENA.....	30
22.	HO FUMANEHA HA BUKANATATAISO	30

23. SEHLOMATHISO A – FOROMO YA KOPO YA HO FIHLELLA REKOTO	31
KOPO YA HO FIHLELLA REKOTO	31

1. LENANE LA DIKAKARETISO LE DIKGUTSUFATSO

Lebitso	Tlhaloso
Boikarabelo ba Bookamedi	Ho bolelwa Boto e fuweng boikarabelo ba ho fana ka boetapele ba lewa bakeng sa FoodBev SETA le ho etsa bonnete ba hore ho ba le boikarabelo ba ho phethahatsa boikarabelo ba yona ho ya ka dipheho tsa Molaotheo wa SETA le Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni.
Tlhahiso leseding ya Lekunutu	Ho bolelwa ka tlhahiso leseding efe kapa efe e hatisitsweng, ho sa tsotelehe hore na ke ya mofuta ofe kapa ofe kappa tsela, e matsohong kapa e tlasa taolo ya FoodBev SETA, eo tlhahisoleseling e sa fumaneheng ka bo eona ho latela lipehelo tsa Molao wa Khothaletso ya Phihlollo ya Tlhahisoleseding, Nomoro ya 2 ya 2000 (PAIA).
Dintlha tsa Lesedi	Ho bolelwa motho ka tlhaho kapa motho ya ka molao ya tla fana ka Tlhahiso leseding ka Seqo ho FoodBev SETA kapa Mosebedisi/Basebedise ba finaneng ka ditumello ha ba fana ka Tlhahiso leseding ka Seqo ha ho le jwalo, ka ho latela Molao wa Tshireletso ya Dintlha le Tumello e nang le Kutlwisiso e fumanehang webosaeteng ya FoodBev SETA.
Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding	Ho bolelwa Molaodi: Molao, Dikotsi le Boikamahanyo kapa mohlanka wa semmuso ya abetsweng matla.
Mosebetsi	<p>Ho bolelwa (a) motho ofe kapa ofe, ntle ho rakonteraka ya ikemetseng, ya sebeletsang FBS mme ya fumanang, kapa ya tshwanelwang ke ho fumana moputso ofe kapa ofe; le (b) motho ofe kapa ofe ya thusang ka mokgwa ofe kapa ofe ho ntshetsapele mosebetsi kapa ho tsamaisa kgwebo ya FBS.</p> <p>Nako e ekeletswa ho ya pele ho Tshebeletso ya Nako ya Mosebetsi wa Nakwana, e ho bolelwang ka mosebeletsi o abetsweng FSB bakeng sa nako e sa feteng dikgwedi tse tharo; (ii) mosebetsi ya abetsweng ho FSB jwaleka mosebetsi wa nakwana bakeng sa a leng siyo mosebetsing; le mosebetsi o abetsweng FSB mokgahlelo wa ho etsa mosebetsi ya ikemiseditse ho ba wa tshebeletso ya nakwana ka tumellano e kopanetsweng e phethetsweng nakong ya khansele ya ditherisano, boikemisteso ba lekala kapa tsebisso e phatlaladitsweng Koranteng ya Mmuso ke Letona la tsa Mosebetsi.</p>
Tataiso	Ho bolelwa Tataiso ya PAIA e hlahisitsweng ke Molaodi wa Tlhahiso leseding e lekang ho thusa motho ya lakatsang ho sebedisa tokelo efe kapa efe e hlakisitsweng ho PAIA le POPIA.

Lebitso	Tlhaloso
Mohlanka wa Tlhahiso leseding	Ho bolelwa Mohlanka e Moholo wa Phethahatso kapa mohlanka wa semmuso ya abetsweng matla
PAIA	Ho bolelwa Molao wa Kgothaletso ya ho Fihlella Tlhahiso leseding, Molao wa No. 2 wa 2000 (jwaloka ha o fetotswe)
Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo	Ho bolelwa tlhahiso leseding tse amanang le motho ya hlaulewileng, ya phelang, wa tlhaho, mme moo ho hlokehang, motho ya hlaulewileng, ya a leng teng wa mmuso. Ho bolela ka Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo e jere moelelo ha ho hlalositse ho molao wa POPIA.
POPIA	Ho bolelwa Molao wa Tshireletso ya Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo wa No.4 wa 2013 (jwaloka ha o fetotswe).
Rekoto	Ho bolelwa tlhahiso leseding e hatisitweng – a. ho sa natswe sebopeho kapa tsela b. E tshwerweng kapa e tlasa taolo ya setjhaba; le c. ho sa natswe hore na e bopilwe ke boemedi ba setjhaba.
Molaodi	Ho bolelwa ka Molaodi wa Tlhahiso leseding.
Mokopedi	Ho bolelwa motho ofe kapa ofe kapa mokgatlo ofe kapa ofe (ho kenyetswa Taba ya Dintlha) ya kopang ho fihlella rekoto eo e ka tlasa taolo ya FoodBev SETA.
Mofani wa Tshebeletso	Ho bolelwa motho kapa mokgatlo o fanang ka thepa, ditshebeletso le/ kapa ho sebeta ho FSB ho ya ka ditshebetso tsa taolo/ tsamaiso ya ketane ya phepele ya dithoto ya FSB.
Mo thahaselli	Ho bolelwa motho ofe kapa ofe ntle le mosebeletsi wa FSB eo SETA e buisanang le ena, hona ho kenyetsa empa ho sa lekanyetswa ho baithuti, beng basebetsi ba lefang lekgetho le ba sa lefeng lekgetho, Dikholeje tsa TVET, Mekgatlo eo Eseng ya Mmuso, Mekgatlo e ka lekaleng, baabi ba thupelo, SDF, DHET, Lefapha la Naha la Matlotlo le Bokgoni ba Naha.

2. KAKARETSO

- 2.1 Bukanatataiso ena e hlophisitswe ho latela karolo ya 14 ya Molao wa Kgothaletso ya ho Fihlella Tlhahiso leseding, Molao wa No. 2 wa 2000, jwaloka ha o tlatselitswe.
- 2.2 Ka ho matlafatswa ha tokelo ya ho fihlella tlhahiso leseding ka tlasa karolo ya 32 ya Molaotheo wa Riphaboliki ya Aforika Borwa, motho e mong le e mong o fuwe tokelo ya ho fihlella tlhahiso leseding efe kapa fe e tshwerweng ke puso; kapa e tshwerweng ke motho ofe kapa ofe e ka sebediswang bakeng sa tshireletso kapa ho sebedisa tokelo efe kapa efe.

2.3 fKa sepheo sa ho kenya tshebetsong karolo ya 32 ya Molaotheo, Molao wa Kgothaletso wa ho Fihlella Tlhahiso leseding (“PAIA”) o ile wa kenywa tshebetsong ke Palamente ka la 2 Hlakola 2000 mme o kene tshebetsong ka la 9 Hlakubele 2001.

2.4 Sepheo sa ho kenya tshebetsong tokelo ya ho fihlella tlhahiso leseding ke ho ntshetsapele setso sa ho sebeletsa ditaba pepeneneng le ho nka boikarabelo ho bobeding makala a setjhaba le a poraefete, le ho kgothaletsa setjhaba seo batho ba Aforikaborwa ba kgonang ho fihlella tlhahiso leseding ho ba thusa ho sebedisa le ho sireletsa ditokelo tsa bona ka botlalo.

2.5 Mokgatlo o mong le o mong, ho kenyeletswa FoodBev SETA o lokela ho bokella bukanatataiso ya jwalo ka tataiso bakeng sa baikopedi. Bukanatataiso ena e hlalosa tsamaiso e lokelwang ho latelwa ha ho etswa kopo ya direkoto tsa FoodBev SETA. Ho ikamahanya le PAIA, FoodBev SETA e lokisitse bukanatataiso ena ho thusa ho bebofaletsa setjhaba ho fihlella tlhahiso leseding e tshwerweng ke SETA.

2.6 Ditlhaloso tse ho fanwang ka tsona di feela bakeng sa sepheo sa Bukanatataiso ena, mme ha di a lokela ho nkuwa jwalo ka ha ho hlokeha ho latela PAIA.

3. SEPHEO SA BUKANATATISO YA PAIA

Sepheo sa Bukanatataiso ena ke:

3.1. Ho thusa ba ka batlang ho etsa kopo ya ho Fihlella Tlhahiso leseding (ditokomane, direkoto le kapa Tlhahiso leseding) ho tswa ho FoodBev SETA jwaloka ha ho hlakisitswe tlasa PAIA;

3.2. Ho tsebisa setjhaba/ Moikopedi ka sebopeho le mesebetsi ya FoodBev SETA;

3.3. Ho tsebisa setjhaba/ Moikopedi ka hore ho fumanwa jwang ho fihlella direkoto tse tshwerweng ke FoodBev SETA ka hoo, ho fana ka phello ho karolo ya 14 ya PAIA;

3.4. Ho utlwisisa haeba FoodBev SETA e tla hlophisa tlhahiso leseding ya motho ka seqo, sepheo sa tsamaiso ya tlhahiso leseding ya motho ka seqo, tlhaloso ya mekgahlelo ya taba ya dintlha le tlhahiso leseding kapa mekgahlelo ya tlhahiso leseding e amanang le ditaba tsena;

3.5. Ho tseba hore na FoodBev SETA e na le mehato ya tshireletso e nepahetseng ho etsa bonnete ba hore e ba sephiring, ka seriti le ho fumaneha ha tlhahiso leseding e lokelang ho sebetswa.

4 TLHALOSO YA MESEBETSI LE SEBOPEHO SA FOODBEV SETA

4.1. Mesebetsi ya FoodBev SETA

FoodBev ke Lekala la Thuto le Thupelo e thehilweng ho latela karolo ya 9 (1) ya Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni. Mesebetsi ya FoodBev seta (jwaloka ha o hlakisitswe ho Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni) di kopane:


- i. ho ntshetsapele ya leano la bokgoni (SSP) ka hara lekala la Naha wa Leano la Ntshetsopele ya Bokgoni;
- ii. ho kenya tshebetsong SSP ya yona ka ho theha boithupelo, ka ho ananela meralo ya bokgoni mosebetsing, ho aba dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso, ha mmoho le tekolo ya thuto le thupelo ka hara lekala;
- iii. ho ntshetsapele boithupelo ka ho hlwaya dibaka tsa mesebetsi ka boiphihlelo ba mesebetsi, ho tshehetsa ntshetsopele ya disebediswa tsa ho ithuta, e leng ho ntlafatsa tsamaiso ya ho ithuta le ho thusa ka ho phethelwa ha tumellano ya boithupelo;
- iv. ho ngodisa di tumellanong tsa boithupelo;
- v. ho fumana kananelo ho tswa ho Bolaodi ba Mangolo a Thuto ba Aforika borwa;
- vi. ho bokella le ho abela makgetho lekaleng la ntshetsopele ya bokgoni;
- vii. ho hokahana le Bolaodi ba Bokgoni ba Naha molaong wa ntshetsopele ya bokgoni, hammoho le karolo ya lekala la bokgoni; le
- viii. ho phetha mesebetsi efe kapa efe e behilweng ke Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni le Molao wa Makgetho a Ntshetsopele ya Bokgoni kapa ho dumellana le merero ya lona. Foodbev SETA e na le matla a jwalo ka ha di a hlokeha ho etsa hore e kgone ho phetha mesebetsi ya yona jwalo ka ha e hlalositse ka hodimo le matla afe kapa afe a ho fuwa ho ya ka Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni.

4.2. Boikarabelo ba FoodBev SETA

Boikarabelo ba FoodBev SETA bo nkilwe Molaotheong wa Riphaboliki ya Aforika Borwa, e fang motho e mong le e mong tokelo ya ho fumana thuto. Karolo ya 29 (b) e hlakisa hore motho e mong le e mong o na le tokelo ya thuto e phahameng, e bolelang, ho ya ka mehato e utlwalang, e tlameha ho etsa hore e dule e le teng le ho e fumana ka kgatelopele. Boikarabelo bona ba molaotheo wa Hlophiso ya 3A ya PFMA (jwalo ka ha o fetotswe) ha mmoho le dikarolwana tse latelang tse ka sehloohong tsa molao tse sebetsang ka ho toba ho FoodBev SETA:

- i. Moralo wa ntshetsopele ya Bokgoni ba Naha (NSDP);
- ii. Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni wa 1998 (Molao wa No. 97 wa 1998) (SDA) (jwaloka ha o fetotswe
- iii. ka 2008);
- iv. Molao wa Makgetlo wa Ntshetsopele ya Bokgoni wa 1999 (Molao wa No. ya 9 wa 1999);
- v. Molao wa Moralo wa Naha wa Mangolo a Thuto, wa 2019;
- vi. Bolaodi ba Mokga wa Thuto le Thupelo ba di-Seta Melawana e Mabapi le ditjhelete tse fumanweng ke SETA le ditaba tse amanang le yona;
- vii. Molao wa Tsamaiso ya Ditjhelete tsa Setjhaba (jwaloka ha o fetotswe); le
- viii. Melawana ya Lekgotla la Naha la Matlotlo le mekgatlo ya setjhaba.

4.3. Sebopelo sa Boemo bo Phahameng ba FoodBev SETA



5. PONELOPELE LE MAIKEMISETSO

Ponelopele le Maikemisetso a FoodBev SETA di hlakisitswe ka fatshe mona.

Ponelopele

Ho ba le tsebo e lekaneng le bokgoni bo loketseng tse di leng teng Lekaleng la Tlhahiso ya Dijo le Dino.

Maikemisetso

- i. Ho eketsa phumaneho ya phihlello ya tsebo le bokgoni lekaleng, ho kenyeletswa empa ho sa lekanyetswa, dibakeng tsa mahaeng;
- ii. Ho theha mokgwa o tshepahalang wa setheo o thusang ka ntshetsopele ya bokgoni le katleho e kgolo; le

iii. Ho dula e le bohlowa ka ho fana ka maemo a boleng a ho ithuta le mangolo a thuto.

6. DITSHEBELETSO TSE FUMANEHANG MOLEMONG WA DITHO TSA SETJHABA

6.1. Mofuta wa Di tshebeletso

Ditshebeletso tsa FoodBev SETA di kenyeletsa:

- i. ho kenya tshebetsong leano la bokgoni le boithupelo, ho theha meralo ya bokgoni ba mosebetsi le ho aba dithuso tsa ditjhelete;
- ii. ho ntshetsapele boithupelo, ho tsamaisa ntshetsopele ya disebediswa tsa ho ithuta le ho ntlafatsa tsamaiso ya thuto;
- iii. ho ngodisa ditumellano tsa boithupelo;
- iv. ho bokella le ho aba makgetho a ntshetsopele ya bokgoni ka hara lekala; le
- v. netefatso ya boleng bakeng sa boithupelo le thupello lekaleng.

Di tshebeletso tsena di fumaneha ho ba thahaselli ka hara lekala la tlhahiso ya dijo le dino.

6.2. Ho fumanwa ditshebeletso tsena jwang

Ba thahaselli ba FoodBev SETA ba ka fihlella ditshebeletso tse bohlokwa ka ho qhomana le ba SETA dintlheng tseo di fanweng websaeteng ya FoodBev SETA (www.foodbev.co.za) kapa diphatlalatsong tse ding tsa setjhaba jwalo ka marangrang a setjhaba.

7. DINTLHA TSA HO QHOMANA TSA MOHLANKA WA TLHAHISO LESEDING LE MOTLATSA MOHLANKA WA TLAHISO LESEDING

Ho etsa kopo ya ho fihlella direkoto tsa FoodBev SETA ho latela molao wa PAIA, Baikopedi ba tlamehile ho tlatsa foromo ya kopo e fumanwang **Sehlomathisong sa A** mme a e lebise ho Mohlanka wa Tlhahiso leseding.

Boikarabelo	Mohala	Fekese	Lengolo-tsoibila
Mohlanka wa Tlhahiso leseding: Mohlanka e Moholo wa Phethahatso	011 253 7307	011 253 7333	informationofficer@foodbev.co.za
Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding: Molaodi: Dikotsi tsa Molao le Boikamahanyo	011 253 7380	011 253 7333	informationofficer@foodbev.co.za
Aterese ya Bodulo		Aterese ya Poso	
7 Wessels Road		PO Box 245	

Rivonia	Gallo Manor
2128	2052

8. TATAISO YA HORE MOLAO WA PAIA O KA SEBEDISWA JWANG LE HORE HO FUMANA PHIHLELLO YA TATAISO ENA JWANG

- 8.1. Ho latela karolo ya 10 (1) ya PAIA, Molaodi o ntlafaditse le ho fumantsha Tataiso e lekotsweng botjha ya hore PAIA e ka sebediswa ka sebopeho le mokgwa o bonolo o utlwahalang, jwalo ka mokgwa o utlwahalang o hlokwang ke motho ya lakatsang ho sebedisa tokelo efe kapa efe e hlakisitsweng ho PAIA le POPIA.
- 8.2. Bukanatataiso e fumanaha ka puo e nngwe le e nngwe ya semmuso, mme e ka fihlellwa websaeteng ya Bolaodi (www.inforegulator.org.za). Dipotso dife kapa dife mabapi le Tataiso di lokela ho lebiswa ho:

Bolaodi ba Tlhahiso leseding ba Aforika Borwa

Aterese ya Bodulo

JD House, 27 Stiemens Street
Braamfontein
Johannesburg
2001

Aterese ya Poso

PO Box 31533
Braamfontein
Johannesburg
2017

Mohala:

(010) 023 5200

9. TLHAHISO LESEDING E TSHWERWENG KE FOODBEV SETA

Karolo ena ya Tataiso e hlahisa ditlhaloso tsa mekgahlelo ya direkoto tse tshwerweng ke FoodBev SETA. Kenyeletso ya mekgahlelo efe kapa efe ya direkoto ha e a lokela ho nkuwa hore e bolela hore direkoto tse welang mekgahlelong ono di tla fumanaha ho ya ka PAIA. Haholoholo mabaka a itseng a ho hanela jwaloka ha ho hlakisitswe ho PAIA a ka nna a sebetsa kopong a direkoto tse jwalo.

9.1. **Mekgahlelo ya direkoto tse fumanehang hanghang**

Karolo ya 15 (1) ya PAIA e hloka hore ditheo di kenye lenane la direkoto tseo di fumanehang hanghang. Direkoto tse fumanehang hanghang hangata ha se tsa mokgwa o hlokolotsi. Direkoto tse ngata tse welang tlasa mekgahlelo ona wa tlhahisoleseding e/ di tla fumanaha

websaeteng ya FoodBev SETA (www.foodbev.co.za) mme ha di hloke ho fihlellwa ka mohato wa semmuso.

Mekgahlelo e latelang ya ditokomane e fumaneha hanghang:

MOKGAHLELO	TOKOMANE/ MOFUTA WA REKOTO
Tokomane ya Dithendara	<ul style="list-style-type: none"> - Dithendara tse bapaditsweng - Thendara e abilweng - Lebitso la morekisi a atlehileng - Dithendara tse hlakotsweng - Dithendara tse kwetsweng - Ngodiso ya dipampiri tsa boiteko - Kopo ya Diqotso (RFQs) - Dithendara tse Fumanehang
MOKGAHLELO	TOKOMANE/ MOFUTA WA REKOTO
Molao /Melawana	<ul style="list-style-type: none"> - Molao wa Ntshetsopele ya Bokgoni - Molao wa Makgetho a Ntshetsopele ya Bokgoni - Molao wa Taolo ya Ditjhelete tsa Setjhaba - Melawana ya Thuso ya Tjhelete - Melawana ya Boithutelo - Melawana ya Lefapha la Naha la Matlotlo - Molao wa Tshireletso ya Ntshetsopele ya Motho ka Seqo
MOKGAHLELO	TOKOMANE/ MOFUTA WA REKOTO
Ditokomane tsa Moralo wa Leano	<ul style="list-style-type: none"> - Leano la Moralo wa Bokgoni (SSP) - Leano la Tshebetso ya Selemo le Selemo (APP) - Ditlaleho tsa selemo le Selemo - Ditlaleho tsa Tshekamelotso tsa Moralo - Ditsebiso tsa Lefapha la Thuto e Phahameng

	<ul style="list-style-type: none"> - Kopano ya Pehelo ya Selemo le Selemo, Metsotso ya Dikopano le Ditlhaliso
Papatso, Letshwao la Kgwebo le Dikgokahano	<ul style="list-style-type: none"> - Masedinyana - Diketsahalo - Ditlhaliso tsa Thupello ya Matlafatso ya Bathahaselli
Boikamahanyo	<ul style="list-style-type: none"> - Tsebiso ya Tumellano ya Karolo ya 18 (POPIA)
MOKGAHLELO	TOKOMANE/ MOFUTA WA REKOTO
Mananeo a Ho Ithuta	<ul style="list-style-type: none"> - Molao wa Dithuso tsa Ditjhelete - Dibaka tsa Boikgethelo tsa Thuso ya Ditjhelete (ditjhelete tse fumanehang) - Dipapatso tsa Dithuso tsa Ditjhelete tsa Boikgethelo - Bukanatataiso ya Matshwao a Mosebedisi - Bukanatataiso ya Ditshebediso ya Molaodikakaretso
Netefatso ya Boleng	<ul style="list-style-type: none"> - Lenane la Mangolo a Thuto a Thehilweng Hodimo ha Yuniti ya Maemo la FoodBev SETA

9.2. Mekgahlelo ya direkoto tse sa fumaneheng hanghang

Ho ya ka PAIA, direkoto tse boletsweng lenaneng le ka tlase di lokela ho fumaneha ka kopo ho tswa ho ditho tsa setjhaba ho latela dipehelo tse laolwang tse beilweng jwaloka ha ho hlakisitswe Bukatataisong ena, le ha ho le jwalo, ho ntsha dintlha tse jwalo ho ka nna hwa hanelwa ho ya ka mabaka a ho hanelwa ho ya ka dipehelo tsa Kgaolo ya 4 ya PAIA.

Mekgahlelo e latelang ya direkoto ha e fumanehe hanghang:

MOKGAHLELO	TOKOMANE/MOFUTA WA REKOTO
Direkoto tsa ditshebetso kapa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi e bohlokwa le ditumellano	<ul style="list-style-type: none"> - Difaele tsa diphuputso tsa ka hare - Difaele tsa tekolo ya dibuka tsa ditjhelete - Dingollano tse amanang le maemong a dinyewe - Ditaello, ditharollo, le ditaello tsa Boto ya Dikomiti le Boto
MOKGAHLELO	TOKOMANE/MOFUTA WA REKOTO

	<ul style="list-style-type: none"> - Ditumellano dife kapa dife le bathahaselli ba ka ntle - Ditumellano tsa Bohato ba Tshebetso le bafani ba ditshebeletso - Ditumellano tsa Khiri tse amanang le thepa e tsamayeng le e sa tsamayeng - Dimemorantamo tsa Kutlwano - Tlhahiso leseding ya moithuti, ho kenyeletswa empa ho sa e sa lekanyetswang ho diforomo tsa boingodiso ba moithuti, ditumellano tsa moithuti, ditokomane tsa boitsebiso tsa moithuti - Puisano kapa ngollano le ditheo tse ding - Dikamano le bathahaselli, ho kenyelletswa le mekgatlo ya mmuso - Ditlaleho tsa diphuputso - Diphuputso tsa bathahaselli
MOKGAHLELO	TOKOMANE/MOFUTA WA REKOTO
	<ul style="list-style-type: none"> - Ditlaleho tsa ketelo ya ditsha - Ditlaleho tsa Tekolo e loketseng - Tlhahiso leseding efe kapa efe Makunutu jwaloka ha ho hlakisitswe ho PAIA
Ditshebeletso tsa Kgwebo	
Papatso, Letshwao la Kgwebo le Dikgokahano	<ul style="list-style-type: none"> - Leano la Dikgolahano
Lefapha la Khiri	<ul style="list-style-type: none"> - Difaele tsa basebetsi (ka matsoho le tsa elektroniki) - Dikonteraka tsa mosebetsi - Direkoto tsa letlole la tshebetso le tlhahiso leseding - Direkoto tsa Bophelo bo Botle ba Basebetsi - Ditefo le Melemo ya Basebetsi (ho kenyeletswa le meputso) - Ho Thaota le Kgetha - Kwetliso le Ntshetsopele - Tsamaiso ya Tshebetso - Dikamano tsa Mosebetsi le Dikamano tsa Basebetsi - Dithupelo tsa mosebetsi - Ditlaleho tsa Kgwedi le Kotara

	<ul style="list-style-type: none"> - Ho kala mesebetsi le tekolo - Ngollano le ditumellano le mokgatlo wa basebetsi - Ditlaleho tsa meputso - Melao le dipehelo - Sebopeho sa Mokgatlo
Dikotsi le Boimatahanyo	<ul style="list-style-type: none"> - Dingodiso tsa Dikotsi - Leano la Tsamaiso ya Dikotsi le Moralo wa Leano - Ditlaleho tsa Dipatlisiso - Boikamahanyo ba Bokahohle - Moralo wa Leano la Thibelo ya Bomenemene le Bobodu

MOKGAHLELO	TOKOMANE/MOFUTA WA REKOTO
	<ul style="list-style-type: none"> - Ditlaleho tsa botlalehi - Ditlaleho tsa Kgwedi le Kotara
Ditjhelete, Theknoloji ea Tlhaliso leleding le Puisano, Tsamaiso ya Ketane ya Phepele ya Dithoto	
Ditjhelete	<ul style="list-style-type: none"> - Direkoto tsa Diakhaonto tsa Banka - Dinwadiso tsa Matlotlo - Direkoto tsa Akhaunting
Theknoloji ea Tlhaliso leleding le Puisano	<ul style="list-style-type: none"> - Molawana wa Tsamaiso Moralo wa Leano la Direkoto - Maano a BCM - Dilaesense - Melawana - Leano la Tokiso ya Koduwa - Phumantsho le Tshehetso ya Ditshebeletso tsa ICT - Ho Reka le ho kenya tshebetsong mekgwa ya ICT

MOKGAHLELO	TOKOMANE/MOFUTA WA REKOTO
Tekolo ya Dibuka ya ka Hare	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tekolo le Ditlaleho tsa Lefapha - Diphetho tsa Tekolo ya Dibuka - Leana la Tekolo ya Dibuka - Ditekolo tsa Dibuka tsa Ditjhelete - Metsotso le ditlaleho tsa Tekolo ya dibuka tsa ditjhelete le Komiti ya Dikotsi
Tsamaiso ya Ketane ya Phepelo ya Dithoto	<ul style="list-style-type: none"> - Ditokomane tsa Boiteko ba Dithendara - Dintlha ka ho otloloha - Metsotso ya Komiti ya Boiteko - Komiti ya Ho Fuputsa Dintlha tsa Boiteko - Tlhahiso leseding ya Mofepedi - Tlhahiso leseding ya Moetki - Tsamaiso ya Kontera - Molawana wa SCM

10. O KA Fihlella DIREKOTO TSE Tshwerweng ke FoodBev SETA JWANG

Setjhaba se na le tokelo ya ho etsa kopo ya ho fihlella tlhahiso leseding e hatisitweng e tshwerweng ke FoodBev SETA, tlasa hore kopo e etswa foromong e hlakisitweng le hore ditefo tse behilweng di a lefuwa. Phihlello e boetse e le ya ho fihlellwa Kgaolong ya 4 ya PAIA. Hape kopo e ka etswa ke mang kapa mang ya sebetsang ka ditabatabelo tsa bona kapa ho sebetsa boemong ba motho ya sa kgoneng ho etsa jwalo ka seqo.

Mehato e latelang e radilwe ho etsa bonnete ba hore dikopo bakeng sa ho fihlella direkoto kapa tlhahiso leseding tse tshwerweng ke FoodBev SETA e sebetswa ka makgethe le ka bokgabane.

10.1. Ho ka etswa kopo jwang

Foromo

10.1.1. Ha eba ho direkoto tse hlokehang di sa fumanehe websaeteng ya FoodBev SETA, Moikopedi o lokela ho tlatsa foromo e hlakisitweng. Kgatiso ya foromo e hoketswe Bukatataisong ena jwalo ka Sehlomathiso sa A.

10.1.2. Karolo e nngwe le e nngwe ya foromo e na le ditaello tse lokelwang ho latelwa ka nepo ka sepheo sa ho etsa bonnete ba hore tlhahiso leseding e bohlowa e a bokellwa le ho fokotsa tiehiso.

Tshebetso

10.1.3. Kopo ya tlhahiso leseding e tlamehile ho romelwa ho Mohlanka wa Tlhahiso leseding / Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding ka ho sebedisa dintlha tse hlahositweng temaneng ya 7 ka hodimo.

10.1.4. Hape Moikopedi o tlamehile ho hlakisa kopong haeba o batla ho fumana khatiso ya rekoto kapa haeba o lakatsa ho lekolela rekoto diofising tsa FoodBev SETA. Ka lehlakoreng le leng, haeba rekoto e se kgatiso ya tokomane ya pampiri, e ka nna ya lekolwa ka mokgwa oo kopo e kopilweng ka ona, moo ho kgonehang¹.

¹ Karolo 29(2) ya PAIA.

10.1.5 Haeba moikopedi o etsa kopo ya ho phihlello ka mokgwa o itseng, jwale o lokela ho fumana phihlello ka mokgwa oo a e kopileng ka ona. Motheo ona o a sebetsa, ntle le hore ho etsa jwalo o tla sitisana le tsamaiso ya FoodBev SETA ka tsela e sa utlwahaleng, kapa ho senye rekoto eo kapa ho hatikela tokelo ya kgatiso ya SETA kappa ya mmuso. Ka mabaka a utlwahalang haeba ha ho kgonahale hore rekoto e kopuweng e ka fumanwa ka tsela e kopilweng ka ona empa e ka fumanwa ka tsela e nngwe e itseng, ha ho le jwalo, tefo e tlamehile ho kopangwa/ balwa ho latela tsela eo e neng e kopilwe ka teng pele ke Moikopedi².

10.1.6 Haeba, ho tlatselisa karabong eo ba e ngoletsweng bakeng sa rekoto, Moikopedi o batla ho tsebiswa ka qeto e fihletsweng ka tsela e nngwe hape, mohlala, ka mohala, sena se tlamehile ho hlakiswa³.

Ho etsa kopo boemong ba motho e mong

10.1.7 Haeba kopo e etswa boemong ba motho e mong, Moikopedi o tlamehile ho romela bopaki ba boemo boo a etsang kopo eo, mabaka a utlwahalang ho kgotsofatsa Mohlanka wa Tlhahiso leseding⁴.

10.1.8 Haeba moikopedi a sa kgone ho bala kapa ho ngola, kapa ha a na le boqhwalala bo mo thibelang ho tlatsa foromo e hlakisitsweng, jwale o ka etsa kopo ka molomo. Mohlanka wa Tlhahiso leseding/ Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding o tlamehile ho tlatsa foromo boemong ba Moikopedi ya jwalo mme a fe Moikopedi⁵ kgatiso ya foromo e tlatsitsweng.

10.1.9 Mohlanka wa Tlhahiso leseding / Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding o tla thusa moikopedi ho ikamahanya le dipehelo tse boletsweng ka hodimo ho etsa kopo ya ho fihlella tlhahiso leseding, ho kenyeletswa le ho romela Moikopedi ho boemedi ba setjhaba bo bong, haeba ho hlakile hore kopo ya tlhahiso leseding e tlamehile ho etswa boemeding bo bong boo⁶.

² Karolo 29(3) le (4) ya PAIA

³ Karolo 18(2)(e) ya PAIA

⁴ Karolo 18(2)(f) ya PAIA

⁵ Karolo 19 ya PAIA

⁶ Karolo 19 ya PAIA.

11. PHETISETSO YA DIKOPO

11.1. Mohlanka wa Tlhahiso leseding (kapa moemedi) wa FoodBev SETA a ka nna a fetisetsa dikopo bakeng sa direkoto ho boemedi ba setjhaba bo bong neng:

11.1.1 Ha rekoto e tshwerwe ke hore boemedi ba setjhaba;

11.1.2 Setsibi sa rekoto se amana haholo le mesebetsi ya boemedi ba setjhaba boo;

11.1.3 Rekoto e hlahisitswe bakeng sa boemedi ba setjhaba boo kapa bo ile ba amohelwa pele boemedi ba setjhaba boo kapa;

11.1.4 Rekoto e na le tlhahiso leseding ya kgwebo, e leng hore boemedi ba setjhaba boo bo na le kgahleho e kgolo ya kgwebo.

11.2 Maemong a jwalo, Mohlanka wa Tlhahiso leseding o tla lokela ho fetisetsa kopo eo ho boemedi ba setjhaba bo bong kapele kamoo ho kgonehang ka moo ho utlwahalang, empa nakong ya matsatsi a 14 a mosebetsi kamora hore kopo e fumanwe. Haeba FoodBev SETA e tshwere rekoto e kopuweng mme Mohlanka wa Tlhahiso leseding wa SETA o bona hore ho molemo ho etsa jwalo ho ka thusa Mohlanka wa Tlhahiso leseding wa boemedi ba setjhaba bo bong ho sebitsana le kopo, rekoto kapa kgatiso e tla romelwa ho Mohlanka wa Tlhahiso leseding.

11.3 Haeba kopo ya ho fihlella rekoto e se e fetiseditswe pele, nako efe kapa efe e hlakisitsweng bakeng sa phethahatso ya tshebetso e amanang le kopo, e lokela ho kenngwa khomphutheng ho tlova mohla o e fumanweng ke Mohlanka wa Tlhahiso leseding o ho buuweng le yena. Dinako tsohle tse bohlokwa (jwaloka ha ho hlakisitswe ho PAIA) e bolela ka ho etsa kopo bakeng sa tlhahiso leseding e tlamehile ho latelwa.

11.4 Ha kopo ya ho fihlella rekoto e se e fetiseditswe pele, Mohlanka wa Tlhahiso leseding / Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding o tla tsebisa Moikopedi hanghang ka:

11.4.1 Phetisetso;

11.4.2 Mabaka a phetisetso; le

11.4.3 Nako eo kopo eo e tlamehileng ho sebitsuwa ka yona⁷.

11.5 Mohlanka wa Tlhahiso leseding/ Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding ka moo ho utlwahalang o tla etsa bonnete ba hore rekoto eo e kopuweng e baballwa ho fihlela qeto e

⁷ Karolo 20(5) ya PAIA.

entswe mabapi le ho fihlella tlhahiso leseding⁸.

11.6 Dikopo di ka etswa hape ka mohala ho FoodBev SETA. Dikopo tse jwalo di ka lebiswa ho Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding ka tlhahiso leseding ya eo ho fanweng ka yona bukatataisong ena. Le ha ho le jwalo, motho ka mong a ka lebiswa ho romela dikopo tse jwalo ka ho ya ka mofuta wa kopo ya mohala.

12. DITEFISO TSE HLAKISITSWENG

12.1 Ditefiso tse hlaakisitsweng di a hlokeha ho latela karolo ya 22 ya PAIA. Tefello E hoketswe bukanatataisong ena. Ditefiso di lefuwa qalong ya kopo, mme ka mora moo, ditefiso tse entsweng bakeng sa ho fuputsa di tshebetso le ditjeo tsa ho hatisa.

12.2. Moikopedi ha a hloke ho lefa tefiso⁹ ho fihlella rekoto ya boemedi ba setjhaba haeba:

12.2.1. Ke motho a le mong eo moputso wa hae wa selemo, ka mora ho ba ho hulwe tse dumeletsweng, jwalo ka PAYE le UIF, o sa fete **R14, 712.00** ka selemole selemo, kapa

12.2.2. O nyetse, mme lekeno la kopanelo le molekane wa hae, ka mora ho ba ho hulwe tse dumeletsweng, jwalo ka PAYE le UIF, o sa fete **R27, 192.00** ka selemo.

12.3. Batho bao ba kopang tlhahiso leseding ya motho ka seqo ka boyena kapa bana ba banyenyane ba bona ha ba lokela ho lefa tefo ya kopo. Batho ba bang kaofela (ntle le bao ba lokolotsweng) ba tlamehile ho lefa tefiso ya kopo e behilweng ka **Sehlomathisong sa B** ka tlase.

12.4. Haeba kopo eo e dumeletswe, jwale tefiso ya ho tswela pele ho fihlella kapa ho fuputsa e hlokehang. Tefiso ena e sebetswa ho latela sekgahla sa ditefiso tse tsitsitseng taolog e hoketsweng. Ditefiso di lefiswa bakeng sa nako e sebedisitsweng ho fuputsa le ho hlophisa rekoto le / kapa ho hlahisa rekoto/direkoto.

12.5. Ditefo tse behilweng di tlameha ho leshwa ka mokgwa wa eleketeroniki phetisetsano ya matlole (EFT) ho ya ka dintlha tsa banka ka fatshe mona, quoting o lebitso le fane ka nomoro ya bopaki. Mohlanka wa Ditsebiso/ Motlatsi wa Mohlanka wa Ditsebiso o tla

⁸ Karolo 21 ya PAIA.

⁹ Ho latela Tsebiso ya Mmuso R991 ya 14 Mphalane

tsebisa moikopedi (ntle le moikopedi ka boyena) hore a lefe ditjeo tse batlehang (haeba di hlokeha) pele ho ka tswelwa pele ho sebetsanwa le kopo.

- 12.6. Moikopedi a ka nna a etsa kopo lekgotleng la dinyewe kgahlano le thendara kapa tefiso ya tjhelete ya kopo.

DINTLHA TSA BANKA BAKENG SA KOPO

Lebitso la Akhaonto: Food and Beverages Manufacturing SETA

Banka: First National Bank

Khoutu ya Lekala: 210554

Nomoro ya Akhato: 62425006758

Nomoro ya Bopaki: Lebitso le Sefane

Ka kopo, imeila bopaki ba tefo ho informationofficer@foodbev.co.za

13. HO NKA QETO KA KOPO

13.1. Dikopo kaofela tsa ho fihlella direkoto di tla nkuwa e le ho dumella kapa ho hanela ka hoo e tla ba ho ikamahanya le dipehelo tsa PAIA. Mohlanka wa Tlhahiso leseding o lokela ho nka qeto mabapi le kopo matsatsing a 30 a ho fumana kopo, ho hloleha moo ho etsa kopo e nkuwe e latotswe.

13.2. Ho fihlella rekoto ho ka etswa haeba Moikopedi a ikamahanya le dipehelo tsa tsamaiso kaofela tse teng tsa PAIA tse amanang le kopo ya ho fihlella rekoto eo, ke hore:

13.2.1. Kopo e entswe hantle foromong e hlakisitsweng;

13.2.2. Bopaki ba bolaodi bo fanwe haeba Moikopedi a etsa kopo boemong ba motho e mong;

13.2.3. Rekoto e kopuweng e hlalositswe ka ho lekaneng ho ka thusa Mohlanka wa Tlhahiso leseding ho e hlwaya;

13.2.4. Ho lefuwe ditefiso tse behilweng; le

13.2.5. Ho fihlella rekoto e sa hanelwang ka lebaka le lenngwe kapa ho feta a ho hanela a boletsweng ho PAIA, a welang ka mekgahlelong e latelang:

- i. Tshireletso e tlamang ya sephiri ya motho wa boraro eo e leng motho wa tlhaho;
- ii. Tshireletso e tlamang ya direkoto tse itseng tsa Di tshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa (SARS);
- iii. Tshireletso e tlamang ya tlhahiso leseding ya kgwebo ya motho wa boraro;
- iv. Tshireletso e tlamang ya tshireletso ya motho ka mong, le tshireletso ya thepa;
- v. Tshireletso e tlamang ya di dokete tsa sepolesa ka di tsamaiso tsa beili, le tshireletso

- ya tshebetso ya molao ha mmoho le di tsamaiso tsa molao;
- vi. Tshireletso e tlamang ya direkoto tse ang le monyetla kgahlanong le tlhahiso ka di tsamaisong tsa molao;
 - vii. Tshireletso, tshireletsong le di kamano tsa matjhaba tsa Riphaboliki;
 - viii. Ditabatabelo tsa moruo le thekolohelo ya ditjhelete ya Riphaboliki le diketsahalo tsa kgwebisano ya boemedi ba setjhaba;
 - ix. Tshireletso e tlamang ya tlhahiso leseding ya diphuphutso tsa motho wa boraro, le tshireletso ya tlhahiso leseding ya diphuphutso tsa boemedi ba setjhaba;
 - x. Di tshebetsetso tsa boemedi ba setjhaba; le
 - xi. Dikopo tse sa hlakang kapa tse sa thabiseng kapa phaposo e kgolo le e sa utlwahaleng ya mehlodi

14. DITOKISO TSE TENG

- 14.1. Foodbev SETA ha e na dipehelo tsa boipiletso ka hare ho thusa ka ipiletso kgahlano le diqeto tsa Mohlanka wa Tlhahiso leseding/ Motlatsi wa Mohlanka wa Tlhahiso leseding.
- 14.2. Motho wa boraro o sa kgotsofalang a ka, ka mokgwa wa kopo, etsa kopo lekgotleng la dinyewe bakeng sa toiso e loketseng. Ka ho utlwa kopo e jwalo, lekgotla la dinyewe le ka fana ka taelo efe kapa efe e nang le toka le tekano ho kenyeletswa:
- 14.2.1 Ho tiisetša, ho fetola kapa ho behela ka thoko qeto e leng taba ya kopo;
 - 14.2.2 Ho hloka hore Mohlanka wa Tlhahiso leseding a nke mohato o itseng kapa ho iphapanya ho etsa ketso e jwalo jwalo ka lekgotla la dinyewe le lekola ho hlokeha ka hara nako eo e boletsweng ka taelo; kapa
 - 14.2.3 Ho fana ka taelo ya tshireletso ya nakwana, kapa e itseng, taelo ya phatlalatso kapa matshidiso; kapa ditshenyehelo.

15. DIREKOTO TSE SA FUMANEHENG KAPA TSE SENG TENG

- 15.1. Baikopedi ba na le tokelo ya ho fumana karabo ka mokgwa wa afidaviti kapa boitlamo moo direkoto di sitwang ho fumaneng ka moo ho utlwahalang, empa moo mokopi a tla ba le phihlello haebe rekoto e ne e fumaneha¹⁰.

¹⁰ Karolo23(1) ya PAIA.

15.2. Baikopedi ba boetse ba na le tokelo ya ho fumana karabo ka mokgwa wa afidaviti kapa boitlamo moo direkoto tse kopulweng di leng siyo.

16. HO LAHLA DIREKOTO

16.1. Foodbev SETA e boloka tokelo ka molao ya ho lahla direkoto tse itseng ho ya ka bolaodi bo nkilweng Diakhaeveng tsa Naha le Tshebeletsong ya Direkoto.

16.2. Baikopedi ba tla eletswa hore na rekoto e itseng e lahlilwe teng moo sena se leng bohlokwa ho ya ka direkoto tse kopuweng.

16.3. Ho latela karolo ya 24 (1) ya POPIA, FoodBev SETA e ka nna ya, ka mora ho fumana kopo e ngotsweng ho tswa ho taba ya dintlha:

16.3.1. e ka lokisa kapa ho hlakola tlhahiso leseding ya motho ka seqo mabapi le taba ya dintlha ka e e tshwerweng kapa e tlasa taolo ya yona, e sa nepahalang, e seng bohlokwa, e feteletseng, e siilweng ke nako, e sa phethahalang, e kgelosang, e sa fumanwang ka molao; kapa

16.3.2. ho senya kapa ho hlakola rekoto ya tlhahiso leseding ya motho ka seqo tsa motho ka dintlha ka hore foodbev SETA ha e sa dumellwa ho tshwara ho latela karolo ya 14 ya POPIA¹¹.

17. TSHEBETSO YA TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO Sepheo sa ho Sebetsana Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo

17.1. Karolo ena ya Bukanatataiso e lokela ho balwa ha mmoho le Molao wa Tshireletso ya Dintlha wa Foodbev SETA o fumahehang websaeteng ya SETA.

17.2. FoodBev SETA e tla hlophisa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo dipheo tse latelang:

17.2.1. **Monyetla wa Mosebetsi (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Hona ho kenyeletsa tsamaiso ya tshebetso ya ho thaotela Lefapha la Khiri e kenyeletsang ho amohela di-CV le ditokomane tse tshehetsang (mangolo a thuto, kgatiso ya ID, jj.), ho etsa ditlhalobo tsa netefatso le ho boloka di-CV le ditokomane tse tshehetsang dipheong tsa ho thaothwa ho tlang.

17.2.2. **Bookamedi ba Boikarabelo ba bonkgetheng (sepheo se molaong le**

¹¹ Karolo 14 (1) ya POPIA - Ho ya ka dikarolwana (2) le (3), direkoto tsa tlhahiso leseding ya, motho ka seqo ha e a lokela ho bolokwa nako e telele ho feta e hlokehang bakeng sa ho fihlella sepheo seo tlhahiso leseding e ileng ya bokeletswa kapa ho sebetswa ha morao

boikamahanyo le melao): Hona ho kenyeletsa tshebetso moo SETA e tla amohelang bonkgetheng bakeng sa batho ba ka sebetsang Bookamedi ba Boikarabelo ba FoodBev SETA.

- 17.2.3. **Dipheo tsa ho etsa Ditekolo tse lokileng (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Hona ho kenyeletsa ho tswela pele ka ho sebetsa ho etsa ditekolo tse lokileng ho kenyeletswa le ho fumana le ho netefatsa dintlha tsa hao le/ kapa mangolo a bopaki, jwalo ka ho fumana le ho netefatsa boitsebiso ba hao, thuto, mangolo a thuto le nalane ya mosebetsi, nalane ya bongaka le bophelo bo botle le direkoto tse amanang, ditjhelete, maemo le nalane ya a mekitlane le a lekgetho, le/ kapa le nalane ya tshebetso efe kapa efe e amanang le mosebetsi.
- 17.2.4. **Mosebetsi (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Hona ho kenyeletsa ho qetella konteraka ya mosebetsi le wena le phethahatso ya mehlodi ya batho le tsamaiso ya ditjhelete e kenyeletsang ho hlophisa tlhahiso leseding e nepahetseng, e etsa bonnete ba boikamahanyo le basebetsi, lekgetho le melao ya B-BEEE. Tsamaiso ya HR le ho kenyeletsa ho sebetsa tlhahiso leseding bakeng le kwetliso, ntshetsopele ya bokgoni, dihlahlobo tsa tshebetso le ditaba tsa kgalemo.
- 17.2.5. **Melemo ya khiri (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Ho laola melemo ya mosebetsi, ho kenyeletsa tsamaiso ya meputso, lenane la meputso, letlole la phano le melemo ya letlole la basebetsi le PAYE, ho kenyeletsa phatlalatso ho bafani ba ditshebeletso ba kang lenane la meputso la bafani ba di tshebeletso, batsamaisi ba dipenshene le ho amohela bafani ba di tshebeletso;
- 17.2.6. **Ditaba tsa tshebetso (boikamahanyo le melao):** Ho buisana, ho kenya tshebetsong le ho etsa bonnete ba hore o ikamahanya le melawana, mehato ya tayo le ditlhoko tsa molao le ho etsa diphuphutso le karabo ya ketsahalo, ho kenyeletsa le ho lekola botjha puisano ya hao, maamong ana, ho latela le melawana ya ka hare e loketseng le molao o amehang;
- 17.2.7. **Melemo ya tshehetso ya ditjhelete (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Hona ho kenyeletsa ho aba ditjhelete ke SETA e tla sebediswa dikenya dipakeng tsa lenaneo la ho ithuta merero e akaretsang mananeo a BOHLOKWA le a seng BOHLOKWA a radilweng ho kenya tshebetsong Leano la Tshebetso ya Selemo le Lelemo le tsa naha tse tlamang.

- 17.2.8. **Bophelo bo Botle Mosebetsing (sepheo se mpolao le boikamahanyo le melao):** Ho tsamaisa bophelo bo botle mosebetsing le ho phela hantle mmeleng bakeng sa ho sebetsa le ho tsebisa ditho tsa lelapa ka maemo a tshohanyetso ha ho ka etsahala;
- 17.2.9. **Maeto (sepheo se loaong le boikamahanyo le melao):** Ho tsamaisa maeto a kgwebo le tshehetso e amanang le maeto e kenyeletsang le ho ba teng sebokeng dipeheletso tsa koloi, jj;
- 17.2.10. **B-BBEE (boikamahanyo le melao):** Ho lekola menyetla e lekanang, mabapi le mekgahlelo e fapaneng ho kenyeletsa empa e a lekanyetswa ho moedi wa dilemo, bong, bomorabe, botjhaba, borapedi, boqhwalala, tshekamelo ya bong, le boemo ba lenyalo kapa ba lelapa. Tlhahiso leseding ya mofuta ona e ka nna ya fanwa ho ba bahlahlobi ba dibuka tsa ditjhelete bakeng sa netefatso ya selemo le selemo;
- 17.2.11. **Dikamano tsa resebetsi (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Ho tsamaisa botho ba mokgatlo/mekgatlo ya basebetsi le ditumellano tse kopanetsweng bakeng sa tsamaiso e kopanetsweng tsa basebetsi moo tsena di le teng;
- 17.2.12. **Dikgokahanyo (sepheo molaong):** Ho SETA ho qhomana le bathahaselli ba ka hare le ka ntle le ho buisana ka kakaretso le/ kapa ka ho toba ho ya ka ditaello kapa ditsebiso dife kapa dife tse ka fanwa ka dithala tse fapaneng, ho kenyeletsa empa ho sa lekanyetswa ho imeile le Dihlopha tsa Microsoft;
- 17.2.13. **Tekolo ya kotsi le ditaba tse ho ba kgahlanong le tjojo (sepheo se molaong le boikamahanyo le melao):** Bakeng sa dipheo sa tekolo ya dibuka tsa tjelete ka hare le ka ntle; le ho tswela pele ka tekolo ya kotsi, ka sepheo sa ho lemoha le ho thibela bobodu ho thibela bothetsi le bobodu.
- 17.2.14. **Maikarabelo ba molao le mesebetsi ya setjhaba (boikamahanyo le melao):** Ho ikamahanya le molao le maikarabelo a semolao.
- 17.2.15. **M e l e m o y a Tshireletso (sepheo se molang le boikamahanyo le melao):** Ho ho dumella ho fumana phihlello diofising tsa rona, disebediswa, dibaka tsa ho paka, kapa dibaka tse laolwang ka sepheo sa ho lekola ka CCTV, lebakeng la tsamaiso ya kotsi ka kakaretso, tshireletso le ketsahalo ya tshohanyetso ka dipheo tsa ho laola le ho fana ka phihlello le tshehetso ya IT ho mosebeletsi ho ba le tiisetso ya dintlha le

tshireletso ya dikhomphutha.

17.2.16. **Bakeng sa melemo ya phuputso le ntshetsopele (sepheo se molaong):** Ho etsa diphuputso bakeng sa tshekatsheko ya dipalopalo, mererong ya diphuputso ho ya ka mosebetsi, ho kenyeletsa mohlala ka ho bolela e sale pele le ho etsa maano a batho. Diphuputso hape di tla kenyeletsa tshekatsheko ya dipalopalo, ka hare ho lekala la tlhahiso ya dijo le dino.

17.3. Tlhaloso ya mekgahlelo ya Dintlha tsa Lesedi le tlhahiso leseding kapa mekgahlelo ya tlhahiso lesedi e amanang le ditaba tsena

Ka fatshe mona ke tlhaloso ya mekgahlelo ya Dintlha tsa Lesedi le tlhahiso leseding ya motho ka seqo e ka nna ya sebetswa ke FoodBev SETA:

Mekgahlelo ya Dintlha tsa Lesedi	Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo e ka nna ya sebetswa
Bafani ba Ditshebeletso	Mabitso a batho ba ho buisana; lebitso la mokgatlo wa molao, aterese ya bodulo le ya poso le dintlha tsa ho buisana, nomoro ya boingodiso, ditokomane tsa motheo, tlhahiiso leseding e amanang le lekgetho, ba dumelletsweng ho saena, ba fumanang molemo, beng ba molemo ba ho qetela, dintlha tsa banka.
Batho ba Tlhaho	Mabitso le sefane; dintlha tsa ho buisana (nomoro/dinomro tsa mohala), nomoro ya fekese, aterese ya imeili); dodulo, aterese ya poso kapa aterese ya kgwebo; Boitsebiso bo lkgethang/ Nomoro ya Boitsebiso; dintlha tsa banka; nomoro ya lekgetho; le ngollano ya sephiri.
Batho ba Molao	Mabitso a batho ba ho buisana; Lebitso la mokgatlo wa molao; aterese ya bodulo le ya poso; dintlha tsa ho qhooma (nomoro ya mohala/ dinomoro tsa mohala, nomoro ya fekese, aterese ya imeili); nomoro ya ngodiso; ditjhelete, tsa kgwebo, ho beha ditheko, tlhahiso leseding ya tsa saense kapa tsa setekginiki le diphiri tsa kgwebo.
Basebetsi	Bong; bong; boimana; maemo a lenyalo; morabe, dilemo; puo;tlhahiso leseding ya thuto (mangolo a thuto); tlhahiso leseding ya ditjhelete; nalane ya mosebetsi; nomoro ya Boitsebiso; aterese ya bodulo le ya poso; dintlha tsa ho buisana (nomoro ya ho buisana), nomoro ya fekese, aterese ya imeili); boitshwara ba botlokotsebe; tlhahiso leseding ya e mong wa leloko; tlhahiso leseding mabapi le ba leloko le majalefa; bongaka; botjhaba; morabe kapa sethatho sa phedisano; tshekamelo ya thobalano; bophelo bo bottle ba mmeleng kapa kelellong; bophelo bo bottle; boqhwalala; tumelo; maikutlo; tumelo, moetlo;

	puo; tlhahiso leseding ya motho ya boitsebiso ba motjhini
--	---

Mekgahlelo ya Dintlha tsa Lesedi	Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo e ka nna ya sebetswa
Basebetsi	Bong; bong; boimana; maemo a lenyalo; morabe, dilemo; puo;tlhahiso leseding ya thuto (mangolo a thuto); tlhahiso leseding ya ditjhelete; nalane ya mosebetsi; nomoro ya Boitsebiso; aterese ya bodulo le ya poso; dintlha tsa ho buisana (nomoro ya ho buisana), nomoro ya fekese, aterese ya imeili); boitshwaro ba botlokotsebe; tlhahiso leseding ya e mong wa leloko; tlhahiso leseding mabapi le ba leloko le majalefa; bongaka; botjhaba; morabe kapa sethatho sa phedisano; tshekamelo ya thobalano; bophelo bo botle ba mmeleng kapa kelellong; bophelo bo botle; boqhwalala; tumelo; maikutlo; tumelo, moetlo; puo; tlhahiso leseding ya motho ya boitsebiso ba motjhini
Ba- thahaselli	Lebitso le sefane; dintlha tsa ho buisana (nomoro/dinoro tsa ho buisana), nomoro ya fekese, aterese ya imeili); bodulo, aterese ya poso kappa ya kgwebo; Nomoro ya Boitsebiso e Ikgethang; dintlha tsa banka; nomoro ya lekgetho; ngollano ya sephiri, lebitso la mokgatlo la semmuso, ditokomane tsa motheo, tlhahiso leseding e amanang le lekgetho, ba dumeletsweng ho saena, polelo ya diphetho.

18. BAAMOHEDI BAO TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO E KA NEWANG BONA

18.1. Ho ya ka mofuta wa dintlha, FoodBev SETA e ka nna ya fana ka tlhahiso leseding kapa direkoto le mekga e latelang ya baamohedi:

18.1.1. Boemedi ba tekolo ya molao, balaodi kapa dikhomishene tsa boahlodi tsa patlisiso e etsang kopo ya dintlha;

- 18.1.2. Lefapha la Thuto e Phahameng (DHET) le mafapha a mang a mmuso ka moo ho hlokahalang, jwalo ka ha ho hlokwa ke molao.
- 18.1.3. Lekgotla la dinyewe lefe kappa lefa, tsamaiso kappa foramo ya toka ya bonamodi, khomishene ya molao, kapa mosireletsi ha a etsa kopo bakeng sa dintlha kapa ho sibolla ho latela melawana e hlokehang (khr. Khomishene ya Tlhodisano ho ya ka dipheho tsa Molao wa Tlhodisano No. 89 wa 1998);
- 18.1.4. Di tshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa, kappa bolaodi bo bongwe bo tshwanang le yona;
- 18.1.5. Motho ofe kapa ofe ya etsang kopo bakeng sa ho fihlella direkoto ho latela PAIA;
- 18.1.6. Bafani ba di tshebeletso ba boraro etsang kgwebo le FoodBev SETA, ka mokgoa o tlwaelehileng wa kgwebo;
- 18.1.7. Lefapha la FoodBev SETA la Mehlodi ya Batho le mafapha a mang a ka hara SETA bakeng sa ditlhoko tsa tshebetso;
- 18.1.8. Tse ding tsa ho Phahlolla Makunutu - SETA e ka phahlolla dintlha tsa Motho ka Seqo tsa hao ho motho wa boraro, haeba e dumell ka moo ho utlwahalang hore phahlollo ya tlhahiso leseding e jwalo e molemo kapa e a hlokahala ka moo ho utlwahalang ho kenya tshebetsong dipheho le maemo a yona kapa ditokelo tse ding (ho kenyeletsa diphuphutso tsa ditlolo tsa molao wa ditokelo tsa ona), ho fumana, ho thibela ditaba tsa bothetsi, kapa ho rarolla ditaba tsa tshireletso, kapa ho sireletsa kgahlano le kotsi ya ditokelo, thepa, kapa polokeho ya SETA, basebeletsi ba yona, basebedisi bafe kapa bafe, kapa setjhaba.
- 18.2 FoodBev SETA e tla ikamahanya le POPIA pele ho e fetisetsa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ho motho wa boraro eo e seng mofani wa tshebetso wa FoodBev SETA. Pele e fetisetsa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ho mofani wa tshebeletso wa boraro, FoodBev SETA e tla fumana ditiisetso ho tswa ho mofani wa tshebeletso hore e tla Sebetsa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ka tsela e tshwanang le POPIA. Moo FoodBev SETA e utlwang hore mofani wa tshebeletso o sebedisa kapa ho phatloha ka Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ka mokgwa o kgahlanong le POPIA, FoodBev SETA e tla nka mehato e utlwahalang ho thibela tshebediso e jwalo kapa ho phahlolla.

19. PHALLO YA TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO YA HO TLOLA MOEDI E RERILWENG

- 19.1. FoodBev SETA, ka nako le nako e ka lokela ho phahlolla dintlha ka Dintlha tsa Lesedi tsa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ho mekgatlo e meng, ho kenyeletsa le bahlahlobi ba dibuka tsa ditjhelete, makala a mmuso, mekgatlo ya taolo, mmuso, kapa dikhampani tse leng mose. Phahlollo e jwalo e tla dula e le teng ho ya ka tumellano e tla phethelwae tla qetwa mahareng a FoodBev SETA le mekgatlo oo SETA e phahlollang tlhahiso leseding ya motho ka seqo. Tumellano ena e tla tlama moamohedi Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ho ikamahanya le maemo a tshireletso ya dintlha tsa sephiri le that aka konteraka.
- 19.2. Moo Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo le dintlha tse amanang di fetisetswa naheng e leng ka ntle ho Afrika Borwa, Dintlha tsa Lesedi tsa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo di tla fetisetswa fela ho dinaha tse nang le melao ya tshireletso ya dintlha e tshwanang kapa moo moamohedi wa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo di qetella tumellano le FoodBev SETA moo di tlamang moamohedi ho ikamahanya le maemo a tshireletso ya sephiri e that aka konteraka. Maemo ana le boikarabelo di ke ke di be ka tlase ho tseo tse behilweng ke POPIA.
- 19.3. Ha ho na mokgwa wa ho fetisetsa ka Inthanete kapa mokgwa wa polokelo ya elektronike e sireletsehileng 100%. Ka baka lena, ha FoodBev SETA e tsitlallela ho sebedisa mehato e amohelehang ya kgwebo e qapetsweng ho sireletsa tlhahiso leseding ya motho ka seqo, SETA e ke ke ya tiisa ka tshireletso ka botlalo.

20. MEHATO YA TSHIRELETSO YA TLHAHISO LESEDING

- 20.1. Tshireletso le sephiri sa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo e bohlokwa ho FoodBev SETA. SETA e kentse tshebetsong mehato e utlwahalang ya tshireletso ho sireletsa Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ho ka fihlellwa ka ho sa dumellwang ka molao kapa ho phahlolla makunutu le ho e sebedisa.
- 20.2. Ka Tshebetso efe kapa efe ya Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo, FoodBev SETA e nkile mehato ya tshireletso e latelang:
- 20.2.1. **Taolo ya Phihlello** – Phihlello ya diofisi tsa FoodBev SETA e a laolwa.
- 20.2.2. **Phihlello ya Moaho** – Ho fihlella Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo e thibeletswe basebetsi ba hloakang Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo ho etsa mosebetsi o

itseng kapa tshebetso.

- 20.2.3. **Dintlha tsa ho kena Khompuheng** – Dikhompuha tsa basebetsi bohle di sireleditswe ka dintlha tsa ho kena bakeng sa ho etsa bonnete ba hore Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo khompuheng ya mosebetsi e sireleditswe mme ha e fumanehe bonolo.
- 20.2.4. **Diphuthedi tse Arolelwanang** – Diphuthedi tsa arolelwanang tse nang le Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo di sireleditswe ka dintlha tsa ho kena.
- 20.2.5. **Phihlello ya moaho le ditshwanelo** – Foodbev SETA etsa bonnete ba hore phihlello ya Tlhahiso leseding ya motho ka Seqo e lekanyetswe ka mokgwa wa “ho hloka ho se tseba”. Lefapha ka leng le na le setsi sa lona sa polokelo e ntlelwang moo se fihlellwang ke basebetsi ba lefapha leo fela.
- 20.2.6. **Ditumellano tsa Bohato ba Tshebetso** – Bafani ka ditshebeletso ba SETA ba ho lebeletswe hore ba saene ditumellano tsa bohato ba tshebetso e tiisang boitlamo ba bona Tshireletso ya Tlhahiso leseding ya Motho ka Seqo;
- 20.2.7. **Ho boloka** – Difaele tsohle tsa eleketeroniki kapa dintlha tse bolokilweng ke SETA tsa bafani ba ditshebeletso ba nang le boikarabelo bakeng sa ditlhophiso tsa tshireletso ya ICT tse sireletsang kgahlanong le phihlello ya motho wa boraro le ditshoso tse bonwang ka mahlo.

21. NTLAFATSO YA BUKANATATAISO ENA

Haoho hlokeha, FoodBev SETA e tla ntlafatsa le ho phatlalatsa Bukanatataiso ena selemo le selemo.

22. HO FUMANEA HA BUKANATATAISO

- 22.1. Bukatataiso ena e fumaneha ka Senyesemane mme e ka fumanwa Dikantorong tsa FoodBev SETA le ka mokgwa wa elektroniki weposaeteng.
- 22.2. Mekgwa e fetoletsweng ya Bukakanatataiso ena ha e so ka e ba teng, empa boiteko bo bong le bo bong bo tla etswa ho thusa Moikopedi ka puo ya kgetho ya hae.

23. DIFOROMO TSE HLAKISITSWENG LE SEBOPEHO SA DITEFELLO

Diforomo le sebopeho sa ditefello tse hlakisitsweng tlasa PAIA di fumaneha ka dihlomathisong tsa Bukanatataisong ena.

23. SEHLOMATHISO A – FOROMO YA KOPO YA HO FIHLELLA REKOTO

KOPO YA HO FIHLELLA REKOTO

[Taolo 7]

ELA HLOKO:

1. Bopaki ba boitsebiso bo tlamehile bo hokelwe ke moikopedi.
2. Haeba dikopo di etswa boemong ba motho e mong, bopaki ba tumello e jwalo, ho tlamehile ho hokelwa foromong ena.

3.

HO: Mohlanka wa Tlhahiso leseding

(Aterese)

Aterese ya Imeili:

Nomoro ya

Fekese:

Tshwa ka "X"

Kopo e entswe ka lebitso la ka

Kopo e etswa boemong wa motho e mong.

TLHAHISO LESEDING YA MOTHO KA SEQO			
Mabitso ka Botlalo			
Nomoro ya Boitsebiso			
Boemo boo kopo e etswang ka bona (ha e etswa boemong ba motho e mong)			
Aterese ya Poso			
Aterese ya Seterata			
Aterese ya Imeili			
Nomoro ya Mohala	Mohala. (K):		Fekese:
	Mohala wa Thekeng:		

Mabitso ka botlalo a motho eo kopo e etswang boemong ba hae (haeba e le teng):			
Nomoro ya Boitsebiso			
Aterese ya Poso			
Aterese ya Seterata			
Aterese ya Imei			
Nomoro ya Mohala	Mohala. (K)		Fekese
	Mohala wa Thekeng		
DINTLHA TSA REKOTO E KOPUWENG			
<p><i>Fana ka dintlha ka botlalo tsa rekoto eo o kopang ho e fihlella, ho kenyeletsa nomoro ya bopaki haeba o e tseba hore rekoto e fumanwe moo e leng teng. (Haeba sebaka seo ho fanweng ka sona se sa lekane, ka kopo tswela pele leqepheng le ka thoko mme o le hokele foromong ena. O tlamehile ho saena maqephe ohle a tlatsetso.)</i></p>			
Tlhaloso ya rekoto kapa karolo e nepahetseng ya rekoto			
Nomoro ya bopaki, haeba e le teng			
Dintlha dife kapa dife tse ding tsa rekoto			

MOFUTA WA REKOTO (Tshwaya lebokose le bohlokwa ka "X")	
Rekoto e ka mokgwa o ngotsweng kapa o hatisisweng	
Rekoto e na le ditshwantsho tse hatisisweng (sena se kenyeletsa ditshwantsho, diselaetse, dikgatiso tsa video, ditshwantsho tse fehluweng ka khomphutha, ditshwantsho tsa botaki, jj)	
Rekoto e na le mantswe a hatisisweng kapa tlhahiso leseding e ka nnang ya boela ya hatiswa ka modumo	
Rekoto e tshwerwe khomphuteng kapa ka mofuta wa eleketeroniki e balehang ka motjhini	
SEBOPEHO SA PHIHLELLO (Tshwaya lebokose le bohlokwa ka "X")	
Kgatiso ya rekoto (ho kenyeletsa le dikgatiso tsa ditshwantsho tse hatisisweng, dingolwa le tlhahiso leseding e tshwerweng khomphuteng kapa ka eleketeroniki kappa ka sebopeho se balehang ka motjhini)	
Sengolwa se ngotsweng kapa se hatisisweng tsa kgatiso ya ditshwantsho (sena se kenyeletsa ditshwantsho, diselaetse, dikgatiso tsa video, ditshwantsho tse fehluweng ka khomphutha, ditshwantsho tsa botaki, jj)	
Sengolwa sa pina ya modumo (tokomane e ngotsweng kapa e hatisisweng)	
Kgatiso ya rekoto ka hare ha thupa ya polokelo (ho kenyeletsa le ditshwantsho tse hatisisweng le dipina tsa modumo)	
Kgatiso ya rekoto ya disiki ya kgatiso e kgolo (ho kenyeletsa le ditshwantsho tse hatisisweng le dipina tsa modumo)	
Kgatiso ya rekoto e ka bolokwa ka lerung la polokelo	

MOKGWA WA HO FIHLELLA (Tshwaya lebokose le bohlokwa ka "X")	
Tlhahlobo ya rekoto ya motho ka seqo atereseng e ngodisitsweng ya setjhaba/ boemedi ba poraefete (ho kenyeletsa le ho mamela mantswe a hatisisweng, tlhahiso leseding e ka nnang ya boela ya hatiswa ka modumo, kapa tlhahiso leseding e tshwerweng khomphuteng kapa ka sebopeho sa eleketeroniki kapa e balehang ka motjhini)	
Di tshebeletso tsa Poso ho aterese ya poso	
Di tshebeletso tsa poso ho aterese ya seterata	
Tshebeletso ya tsamaiso ya thepa ho aterese ya seterata	
Fekese ya tlhahiso leseding ka sebopeho se ngotsweng kapa se hatisisweng (ho kenyeletsa le dingolwa)	
Imeli ya tlhahiso leseding (ho kenyeletsa le dipina tsa modumo ha ho kgoneha)	
Ho arolelana ka leri/ ho fetisetsa faele	

Puo e ratoang (Ela hloko hore haeba rekoto e le sieo ka puo eo o e ratang, phihlello e ka fanwa ka puo eo rekoto e fumanehang ka yona)	
---	--

DINTLHA TSA TOKELO YA HO SEBEDISWA KAPA HO SIRELETSWA	
<i>Haeba sebaka seo ho fanweng ka sona se sa lekane, ka kopo tswela pele leqepheng le ka thoko mme o le hokele foromong ena. Moikopedi o tlamehile ho saena maqephe ohle a tlatsetso.</i>	
Bontsha hore ke tokelo efe e lokelang ho phethwa kapa ho sireletswa	
Hlalosa hore ke hobaneng ha rekoto e kopuwe e le se hlokehang bakeng sa ho pheta tshireletso ya tokelo e boletsweng	

DITEFELLO	
<p>a) Tefello ya kopo e tlameha ho lefuwa pele ho kopo e tla amohelwa.</p> <p>b) O tla tsebiswa ka palo ya tefello ya phihlello e tlameha ho lefuwa.</p> <p>c) Tefello e lefuwang bakeng sa phihlello ya rekoto e ipapisitse ka sebopeho seo rekoto e hlokwang ka yona le nako e utlwalang ebile e hlokehang ho fuputsa le ho hlophisa rekoto eo.</p> <p>d) Haeba o lokelwa ke ho se lefe tefello efe kapa efe, ka kopo hlalosa lebaka la ho se lefiswe</p>	
Lebaka	

O tla tsebiswa ka ho ngollwa hore na kopo ya hao e amohetswe kapa e hanetswe mme ha e ananetswe ditjeo tse amanang le kopo ya hao, haeba e le teng. Ka kopo, hlakisa mkgwa wa dipuisano: ke ya hao

Aterese ya Poso	Fekese	Dipuisano tsa elektroniki (Ka kopo, hlakisa)

E saenwe ho _____ lena _____ letsatsi la _____ 20 _____

Tshaenelo ka Moikopedi / motho eo kopo e etswang boemong ba hae

BAKENG SA TSHEBEDISO YA MOLAO

Nomoro ya bopaki:	
Kopo e fumanwe ke: (Hlakisa Boemo, Lebitso le Sefane tsa Mohlanka wa Tlhahiso leseding)	
Letsatsi la kamohelo:	
Ditefello tsa phihlello:	
Tefello ya Peheletso (haeba e le teng):	

Tshaenelo ka Mohlanka wa Tlhahiso leseding

24. SEHLOMATHISO B – DITEFELLO TSA HO FIHLELLA REKOTO YA BOEMEDI BA SETJHABA

[Taolo 8]

Ela hloko:

1. Haeba kopo ya hao e nehwa —
 - (a) palo ya tjelete ya peheletso (haeba e hlokeha), lefuwa pele ho ka sebetsanwa le kopo ya hao; le
 - (b) rekoto e kopilweng/ karolwana ya rekoto e tla phatlalatswa hang ha bopaki ba tefello e fellelseng e fumanwe.
2. Ka kopo sebedisa nomoro ya bopaki e mona ka mangolo ohle a nakong e tlang.

Nomoro ya bopaki:

HO: _____

Letsatsi la kopo ya hao _____, .ho bolela

1. Kopo ya hao:

Hlahlobo ya motho ka seko ya tlhahiso leseding atereseng e ngodisitsweng ya setjhaba/ boemedi ba poraefete (ho kenyeletsa ho mamela mantswe a hatsitsweng, tlhahiso leseding e ka nnang ya boela ya hatswa ka Kgatiso ya modumo, kapa tlhahiso leseding e tshwerweng khomphuteng kapa ka eleketeroniki kapa e balehang ka motjhini) ke mahala. O lokela ho etsa kopo ya kopano bakeng sa tlhahlobo ya tlhahiso leseding le ho tla le foromo ena. Haeba o batla sebopeliso sefe kapa sefe sa tlhahiso hape ya tlhahiso leseding, o tla ba le boikarabelo bakeng sa ditefello tse behilweng ho ya ka Sehlomathiso B.	
--	--

OR

2. O kopile:

Dikgatiso tse hatsitsweng tsa tlhahiso leseding (ho kenyeletsa le dikgatiso tsa ditshwantsho, dingolwa le tlhahiso leseding e tshwerweng khomphuteng kapa ka sebopeliso sa eleketeroniki kapa tse balehang ka motjhini)	
Dikgatiso tsa ditshwantsho tse ngotsweng kapa dingolwa tse hatsitsweng (sena se kenyeletsa ditshwantsho, diselaetse, dikgatiso tsa video, ditshwantsho tse fehlweng ka khomphutha, ditshwantsho tsa botaki, jj)	
Ho ngolwa ha pina ya modumo (tokomane e ngotsweng kapa e hatsitsweng)	
Kgatiso ya tlhahiso leseding ka thupa ya polokelo (ho kenyeletsa ditshwantsho tse hatsitsweng le dipina tsa modumo)	
Tlhahiso leseding ya disiki ya kgatiso (ho kenyeletsa ditshwantsho tse hatsitsweng le dipina tsa modumo)	
Kgatiso ya rekoto e bolokilweng polokelong ya leru	

3. Tse tla Romelwa:

Di tshebeletso tsa Poso ho aterese ya poso	
Di tshebeletso tsa Poso ho aterese ya poso	
Di tshebeletso tsa poso ho aterese ya seterata	
Tshebeletso ya tsamaiso ya thepa ho aterese ya seterata	
Fekese ya tlhahiso leseding ka sebopeliso se ngotsweng kapa se hatsitsweng (ho kenyeletsa le dingolwa)	
Imeli ya tlhahiso leseding (ho kenyeletsa le dipina tsa modumo ha ho kgoneha)	
Puo e ratwang: (Ela hloko hore haeba rekoto e sa fumaneha ka puo eo o e ratang, phihlello e ka fanwa ka puo eo rekoto e fumanehang ka yona)	

Ho hanelwa, tlasa mabaka a latelang:



4. Ditefiso tse lefuwang mabapi le kopo ya ha

Ntho	Ditjeo bakeng sa leqephe la A4 kapa karolo ya lona/Ntho	Nomoro ya maqephe a/Ntho	Botlalo
Kgatiso	R1.50 leqephe ka leng kapa karolo ya lona		
Kgatiso e hatisitsweng	R1.50 leqephe ka leng kapa karolo ya lona		
Bakeng sa kgatiso ya mokgwa o balehang ka khomphuta ho: (i) Thupa ya polokelo • E fanwang ka yona ke moikopedi (ii) Diski • Haeba e fanwe ke moikopedi • Haeba e fanwe ke moikopedi	R40.00 R40.00 R60.00		
Bakeng sa sengolwa sa ditshwantsho tsa pontsho, bakeng sa leqephe la A4	Tshebeletso e fumanwang ka ntle.		
Kgatiso ya ditshwantsho tsa pontsho	E tla itshetleha hodima qotso ya Mofani wa tshebeletso		
Sengolwa sa kgatiso ya modumo, bakeng sa boholo ba A4	R24.00		
Kgatiso ya modumo (i) Thupa ya polokelo • E tla fanwa ke moikopedi (ii) Diski • Haeba e tla fanwa ke moikopedi • Haeba e tla fanwa ho moikopedi	R40.00 R40.00 R60.00		
Poso, imeili kapa phetisetso efe ya elektroniki	Ditjeo tsa nnete		
YOHLE:			

5. Tefo ya peheletso (haeba phuputso e feta dihora tse tshelela):

Ee

Che

Dihora tsa ho fuputsa		Palo ya peheletso (e sebetswa ho ya ka karolo ya boraro ya palo yohle ka kopa)	
-----------------------------	--	--	--

Palo ya tjehelete e tlamehileng e patalwe ka akhaontong ya Banka e latelang:

Lebitso la Banka: First National Bank
Lebitso la monga akhaonte: Food and Beverages Manufacturing SETA
Mokgwa wa Akhaonto: Cheque
Nomoro ya akhaonto: 62425006758
Khoutu ya lekala: 210554
Nomoro ya bopaki: Lebitso le Sefane
Romela bopaki ba tefello ho: informationofficer@foodbev.co.za

Esaenwe ho _____ lena _____ letsatsi la _____ 20 _____

Mohlanka wa Tlhahiso leseding

25. SEHLOMATHISO C – FOROMO YA BOIPILETSO BA KA HARE

[Taolo 9]

Nomoro ya Bopaki:

DINTLHA TSA BOEMEDI BA SETJHABA			
Lebitso la Boemedi ba Setjhaba			
Lebitso le Sefane la Mohlanka wa Tlhahiso leseding:			
DINTLHA TSA MOTLETLEBI YA KENYANG BOIPILETSO BA KA HARE			
Mabitso ka Botlalo			
Nomoro ya Boitsebiso			
Aterese ya Poso			
Nomoro ya Mohala	Mohala. (K)		Fekese
	Mohala wa Thekeng		
Aterese ya Imeili			
Boipiletso ba ka hare bo etswa boemong ba motho e mong?	Ee	<input type="checkbox"/>	Che <input type="checkbox"/>
Haeba karabo e le "ee" boemo boo boipiletso ba ka hare bo etswang tlasa bona ke motho e mong boemong ba motho e mong: (Bopaki ba boemo boo boipiletso bo etswang ka bona, haeba ho hlokahala, e tlamehile ho hokelwa.)			
DINTLHA TSA MOTHO EO BOIPILETSO B AKA HARE BO ETSWANG BOEMONG BA BONA (haeba e etswa ke motho wa boraro)			
Mabitso ka Botlalo			
Nomoro ya Boitsebiso			
Aterese ya Poso			
Nomoro ya Mohala	Mohala. (K)		Fekese
	Mohala wa Thekeng		
Aterese ya Imeili			

QETO KGAHLANONG LE BOIPILETSO BA KA HARE BO KENGTSWENG

(tshwaya lebokose le bohlokwa ka "X")

Ho hanela kopo ya phihlelo

Qeto mabapi le ditefelo tse behilweng ho latela karolo ya 22 ya Molao

Qeto mabapi le katoloso ya nako eo kopo e tlamehile ho sebetsanwe le yona ho latela karolo ya 26 (1) ya Molao

Qeto ho latela karolo ya 29 (3) ya Molao ho hanela phihlelo ya rekoto ka sebopeho seo Moikopedi a e kopileng ka ona

Qeto ya ho dumella phihlelo ya kopo

MABAKA A BOIPILETSO

(Haeba sebaka seo ho fanweng ka sona se sa lekanA, ka kopo tswela pele leqepheng le ka thoko mme o le hokele foromong ena. Maqephe ohle a tlatsitso A tlamehile ho saenwa)

Hlakisa mabaka ao boipiletso ba ka hare bo thehilweng ho ona:

Hlalosa tlhahiso leseding efe kapa efe hape e ka thusang ebile e tshwanetseng hore ho lekolwe boipiletso

O tla tsebiswa ka ho ngollwa ka qeto ya boipiletso ba hao ba ka hare. Ka kopo, hlakisa mokgwa o o ka ratang tsebiswa ya hao:

Aterese ya poso	Fekese	Dipuisano tsa elektroniki (Ka kopo, hlakisa)

E saenwe ho _____ lena _____ letsatsi la _____ 20 _____

Tshaenelo ka Moipiletsi / Motho wa boraro

E dumeletswe ke Boto ka 16 Pudungwana 2023

Leqephe 4 la 39

BAKENG SA TSHEBEDISO YA MOLAO

REKOTO YA MOLAO YA BOIPILETSO BA KA HARE

Bopiletso go amohetse ke: <i>(hlalosa maemo, lebitso le sefane sa Mohlanka wa Tlhahiso leseding)</i>			
Letsatsi le e fumanweng:			
Boipiletso bo tsamaisana le mabaka a hore qeto ya mohlanka wa tlhahiso leseding le, mo ho hlokaahalang, dintlha tsa motho ofe kapa ofe wa boraro oo rekoto e amahanang le yena, e kentswe ke mohlanka wa tlhahiso leseding.		Ee	<input type="checkbox"/>
		Che	<input type="checkbox"/>
SEPHETHO SA BOIPILETSO			
Ho hanela kopo ya phihlello. Ho Netefaditswe?	Ee	<input type="checkbox"/>	Qeto e ntjha <i>(haeba ho sa netefatswa)</i>
	Che	<input type="checkbox"/>	
Ditefello (Karolo 22). Ho Netefaditswe?	Ee	<input type="checkbox"/>	Qeto e ntjha <i>(haeba ho sa netefatswa)</i>
	Che	<input type="checkbox"/>	
Katoloso (Karolo 26(1)). Ho Netefaditswe?	Ee	<input type="checkbox"/>	Qeto e ntjha <i>(haeba ho sa netefatswa)</i>
	Che	<input type="checkbox"/>	
Phihlello (Sec 29(3)). Ho Netefadistwe?	Ee	<input type="checkbox"/>	Qeto e ntjha <i>(haeba ho sa netefatswa)</i>
	Che	<input type="checkbox"/>	
Kopo ya phihlello e fanwe. Ho Netefadistwe?	Ee	<input type="checkbox"/>	Qeto e ntjha <i>(haeba ho sa netefatswa)</i>
	Che	<input type="checkbox"/>	

E saenwe ho _____ lena _____ letsatsi la _____ 20 _____

Bolaodi bo Tshwanetseng